




# Motshelanosi


Carlos Kanembera  
Setswana





Go ne go nale monna yo o neng a sa batle go dula gaufi le baagisani ba gagwe. Ebile o ne a sa batle mosadi wa gagwe a etela magae a baagisani.


Ka letsatsi lengwe o ne a  
ya go aga ntlo kwa  
sekgweng, kgakala le  
matlo a baagisani.





O ne a tswa moso o  
mongwe le o mongwe  
mme a goroge gae gare ga  
masigo.

Ka letsatsi lengwe monna  
yo o ne a se goroge gae ka  
nako. Phiri e ne ya lemoga  
metsamao ya monna o.






Phiri e ne ya ya go kokota  
kwa mojako wa ntlo.

Mosadi, ka go nagana gore  
ke monna wa gagwe, a  
bula mojako.  
Phiri e ne ya mo tlolela  
mme ya mo ja.






Fa monna a fitlha gae a  
lemoga fa mosadi wa  
gagwe a jelwe ke phiri. Go  
ne go se se a ka se dirang.



Se se diragetse ka gonne a  
ne a sa batle go tshela le  
baagisani ba gagwe.



# Motshelanosi

Writer: Carlos Kanembera

Illustration: Little Zebra Books and Trevor Kellog

Translated By: Lorato Trok

Language: Setswana

© Little Zebra Books, 2014



This work is licensed under a Creative Commons Attribution  
(CC-BY) Version 3.0 Unported Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.



**LITTLE ZEBRA BOOKS**

Text copyright SIL Mozambique,  
[www.lidemo.net](http://www.lidemo.net). Little Zebra Books  
celebrates African storytelling in local  
languages. To find out more, visit  
<http://www.littlezebrabooks.com>.

**Saide**   
South African Institute  
for Distance Education

[www.africanstorybook.org](http://www.africanstorybook.org)  
A Saide Initiative